

2. SCIAMACHY Daily Report for level 2 products

[2.1. General Info](#)

[2.2 Product Quality Indicators](#)

[2.3 ADF monitoring](#)

2.1 General Info

This report contains a daily analysis on parameters extracted from SCIAMACHY level 2 data (The SCI_OL__2P product).

2.1.1 Report summary

The table below shows general characteristics of the data that are included into this report.

Item	Value
Report version	1.6 (28-07-2008)
Time of report generation	07AUG2008 16:29:17
Data source version	SCIA-OL/3.01-R
Processing scope for products	08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00
Start time of first product within scope	07MAR2004 22:51:53
Stop time of last product within scope	09MAR2004 00:56:06
Total number of level 2 products	16
Number of level 2 products with errors	0

2.1.2 Summary per product

The following table shows a summary for each product used in this report.

Products are linked to a corresponding server directory for view/download. Note: Link access may be restricted by security settings of your internet browser or firewall.

#	Product name	Start time	Stop time	Prod err	Fit summary
0	SCI_OL__2PRDPA20040307_225153_000032932024_00488_10562_6440.N1	07MAR2004 22:51:53	07MAR2004 23:46:47	0	GOOD
1	SCI_OL__2PRDPA20040308_003352_000032372024_00489_10563_6480.N1	08MAR2004 00:33:52	08MAR2004 01:27:50	0	GOOD
2	SCI_OL__2PRDPA20040308_021304_000032932024_00490_10564_6432.N1	08MAR2004 02:13:04	08MAR2004 03:07:58	0	GOOD
3	SCI_OL__2PRDPA20040308_035503_000032372024_00491_10565_6458.N1	08MAR2004 03:55:03	08MAR2004 04:49:01	0	GOOD
4	SCI_OL__2PRDPA20040308_053415_000032932024_00492_10566_6443.N1	08MAR2004 05:34:15	08MAR2004 06:29:09	0	GOOD
5	SCI_OL__2PRDPA20040308_071614_000032372024_00493_10567_6427.N1	08MAR2004 07:16:14	08MAR2004 08:10:12	0	GOOD
6	SCI_OL__2PRDPA20040308_085526_000032932024_00494_10568_6467.N1	08MAR2004 08:55:26	08MAR2004 09:50:20	0	GOOD
7	SCI_OL__2PRDPA20040308_103725_000032372024_00495_10569_6423.N1	08MAR2004 10:37:25	08MAR2004 11:31:23	0	GOOD
8	SCI_OL__2PRDPA20040308_121637_000032932024_00496_10570_6453.N1	08MAR2004 12:16:37	08MAR2004 13:11:30	0	GOOD
9	SCI_OL__2PRDPA20040308_135836_000032372024_00497_10571_6451.N1	08MAR2004 13:58:36	08MAR2004 14:52:34	0	GOOD
10	SCI_OL__2PRDPA20040308_153748_000032932024_00498_10572_6456.N1	08MAR2004 15:37:48	08MAR2004 16:32:41	0	GOOD
11	SCI_OL__2PRDPA20040308_171733_000033882024_00499_10573_6447.N1	08MAR2004 17:17:33	08MAR2004 18:14:02	0	GOOD
12	SCI_OL__2PRDPA20040308_185829_000033492024_00500_10574_6460.N1	08MAR2004 18:58:29	08MAR2004 19:54:19	0	GOOD
13	SCI_OL__2PRDPA20040308_204058_000032372024_00501_10575_4083.N1	08MAR2004 20:40:58	08MAR2004 21:34:56	0	GOOD
14	SCI_OL__2PRDPA20040308_222010_000032932025_00001_10576_4060.N1	08MAR2004 22:20:10	08MAR2004 23:15:03	0	GOOD
15	SCI_OL__2PRDPA20040309_000209_000032372025_00002_10577_4056.N1	09MAR2004 00:02:09	09MAR2004 00:56:06	0	GOOD

2.2 Product Quality Indicators

2.2.1 Cloud parameters

This is a new section that shows information about the cloud parameters estimation, in particular cloud fractions and cloud top height. IMPORTANT NOTE: The contents and layout of this section are still being validated. Please use with caution.

General statistics:

Total number of cloud data DSRs: 112160

Total number of cloud data DSRs with good quality flag (=0): 112160 (100.0 %)


Parameter	#valid	Mean	Median	Min	Max	Stddev	Unit
QUALITY_FLAG	112160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	flag
INTEGR_TIME	112160	0.21661	0.25000	0.12500	1.0000	0.086828	s
CL_FRAC	112160	0.47004	0.44735	0.0000	1.0000	0.29347	-
CL_FRAC_ERR	112160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	rel. fraction
PMD_READ	112160	6.9315	8.0000	4.0000	32.000	2.7785	
PMD_READ_CL[0]	112160	0.37453	0.0000	0.0000	24.000	1.3130	-
PMD_READ_CL[1]	112160	0.33505	0.0000	0.0000	31.000	1.3602	-
CL_TOP_HEIGHT	103576	3.9711	2.2490	0.0000	17.000	3.8505	km
CL_TOP_HEIGHT_ERR	0	---	---	---	---	---	---
CL_OPT_DEPTH	103576	50.943	37.486	0.0000	101.00	38.450	km
CL_OPT_DEPTH_ERR	0	---	---	---	---	---	---
CL_TYPE_FLAGS	112160	11100000	11100000	11100000	11100000	0.0000	flags. Bit definition = 0: low or high cloud; 1: ice or water cloud; 2: thick or thin cloud; 3-15: not used
CLOUD_FLAGS	112160	11000110	11000100	11000000	11100000	2309.4	flags
AERO_ABSO_IND	112160	0.80040	0.63956	-4.0274	11.990	1.2292	
AERO_IND_DIAG	112160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
AERO_FLAGS	112160	01101001	11000000	00000000	11000000	24461.	flags

Time and geolocation plots:


Plots are available for the following parameters:

Number	Data item ID
0	cl_frac
1	cl_top_height
2	cl_opt_depth
3	cloud_flags


cL_frac for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




cL_top_height for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00



cL_opt_depth for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00



cloud_flags for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00



2.2.2 Nadir





This section shows information about product quality of nadir measurements, in particular the quality of retrieved species.

The following data items are currently included into this section:



Number	Data item ID
0	SCIOL2P_NADUV003_vcd
1	SCIOL2P_NADUV003_vcd_err
2	SCIOL2P_NADUV003_amf_gr

3	SCIOL2P_NADUV003_amf_cl
4	SCIOL2P_NADUV1NO2_vcd
5	SCIOL2P_NADUV1NO2_vcd_err
6	SCIOL2P_NADUV1NO2_amf_gr
7	SCIOL2P_NADUV1NO2_amf_cl



Data is presented both in time trend plots and world map plots, in order to show variations with time and geolocation. The vertical dotted lines in the time trend plots indicate orbits. The orbit times on the X-axis are estimated sensing_start time as suggested by the product sensing_start time in the MPH.









SCIOL2P_NADUV003_vcd for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00 SCIOL2P_NADUV003_vcd_err for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00



SCIOL2P_NADUV003_amf_gr for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00 SCIOL2P_NADUV003_amf_cl for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00








2.2.3 Limb

This section shows information about product quality of the limb retrievals, in particular the quality of retrieved species.


The following data items are currently included into this section:

Number	Data item ID
0	SCIOL2PLIMUV003_main_species
1	SCIOL2PLIMUV1NO2_main_species

The following plots shows for each species the tangent volume mixing ratio vs. tangent height. Colours indicate tangent latitude.




Plot of SCIOL2P_LIMUV1NO2_main_species.tang_vmr vs. tangent height.
Colours indicate tangent latitude (see colour bar on the right).




2.3 ADF monitoring

Number	ADF
	IN_ (INITIALISATION_FILE)
0	SCI_IN__AXNPDE20070629_092400_20070720_000000_20991231_235959
	ECF (ECMWF_FILE)
1	NOT USED


cL_frac for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




cL_top_height for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00







cL_opt_depth for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




cloud_flags for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00







SCIOL2P_NADUV003_vcd for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




SCIOL2P_NADUV003_vcd_err for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00







SCIOL2P_NADUV003_amf_gr for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




SCIOL2P_NADUV003_amf_cl for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00







SCIOL2P_NADUV1NO2_vcd for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




SCIOL2P_NADUV1NO2_vcd_err for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00




SCIOL2P_NADUV1NO2_amf_gr for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00



SCIOL2P_NADUV1NO2_amf_cl for 08MAR2004 00:00:00 to 09MAR2004 00:00:00



Plot of SCIOL2P_LIMUV003_main_species.tang_vmr vs. tangent height.
 Colours indicate tangent latitude (see colour bar on the right).



Plot of SCIOL2P_LIMUV1NO2_main_species.tang_vmr vs. tangent height.
 Colours indicate tangent latitude (see colour bar on the right).

